



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MADUO

TLHATLHABO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA 2014 MOPHATO 3 SETSWANA PUO YA GAE TEKO

MADUO: 40

NAKO: 1 URA

POROFENSE _____

KGAOLO _____

SEDIKA _____

LEINA LA SEKOLO _____

NOMORO YA EMISI (digiti di le 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PHAPOSI (sk. 3A) _____

SEFANE _____

LEINA _____

BONG (✓)

MOSIMANE

MOSETSANA

LETLHA LA BOTSALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Teko e e na le ditsebe di le 12 ntle le letlharekapeso.

Ditaelo go barutwana:

1. Buisa ditaelo tsotlhe le dipotso ka keletlhoko.
2. Arabela dipotso tsotlhe mo pampiring ya dipotso.
3. Morutabana o tla go etelela pele ka ditirwanakatiso pele o ka simolola go kwala teko.
4. Nako ya teko ke metsotso e le 60.

Ditirwana tsa ikatiso

1. Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Dikgomo di re fa ...

A borotho.

B mašwi.

C jeme.

D tee.

O arabile potso sentle fa o sekeleditse B.

2. Sekeletsa madiri.

Ena o a mme yona e a .

O arabile potso sentle fa o sekeleditse mafoko 'tsamaya' le 'taboga'.

3. Dira letshwao (x) mo bokosong ya karabo e e nepagetseng.

Letsatsi le re fa ...

metsi.	
di jo.	
lesedi.	x
mowa.	

O arabile sentle fa o dirile letshwao (x) mo lebokosong go lebagana le 'lesedi'.

4. Dipolelo tse di latelang di re bontsha ka mokgwa o re tlhaping meno a rona ka teng.

Tlhomaganya dipolelo tsa dinomoro 1-4 mo mabokosong go bontsha tatelano e e nepagetseng.

Kolobetsa boratšhe jwa meno.	
Tsukula legano.	
Gotlha meno.	
Jaanong tshasa sesepa sa meno mo boratšheng.	

O arabile sentle fa o tlhomagantse dinomoro jaaka mo sekaing se se latelang:

1, 4, 3, 2.

Mo tekong o tla araba dipotso dingwe tse di tshwanang le tse o fetsang go di dira.

Teko e simolola mo tsebeng e e latelang.

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso 1-6.

"Ke nyorilwe!," ga bua Tshoswane.

"Goreng o sa ye go iponela metsi a go nwa kwa nokeng?" La kunkuretsa Lephoi mo setlhareng se se gaufi le sekgwa. "O ele tlhoko gore o seka wa wela."

Tshoswane ya tabogela kwa nokeng ya simolola go nwa. Ka tshoganyetso phefo e e maatla ya phepheulela Tshoswane mo metsing.

"Thusa!" ga goa Tshoswane. "Ke a nwela!"

Lephoi le ne la itse gore le tshwanetse go dira sengwe ka bonako go pholosa Tshoswane. Lephoi le ne la roba kala mo setlhareng morago ga moo le ne la fofa mo godimo ga noka mme la digela kala mo metsing. Tshoswane e ne ya palama mo kaleng mme ya kokobala ka pabalesego go tswa mo metsing.

Malatsi a mabedi morago ga moo, Tshoswane e ne ya bona motsomi a thaisa Lephoi. Tshoswane e ne ya lemoga gore e tshwanetse go dira sengwe ka bonako go pholosa Lephoi, mme e ne ya gagabela mo leotong la motsomi, ya mo loma lengenana.

"I joo!" ga goa motsomi. Lephoi la utlwa motsomi mme la fofa, la ya go iphitlha ka pabalesego mo setlhareng.

[E nopotswe go tswa mo kgannyeng ya boamaruri mme ya tlotlwa ke ann McGove]

1. Kwala setlhogo sa/leina la kgang.

.....

2. Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.
Baanelwabagolo mo kgannyeng ke ...

- A Tshoswane le Tlou.
- B Tshoswane le legotlo.
- C Tshoswane le Lephoi.
- D Tshoswane le lesea.

3. Dira letshwao (x) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.
Tshoswane le Lephoi di ne di nna kwa ...

thabeng.	
sekgweng.	
ntlong.	
sentlhageng.	

4. Bontsha tatelano e e nepagetseng ya ditiragalo go tswa mo kgannyeng.
Tlhomaganya dipolelo 1-4 mo dibokosong go bontsha tatelano e e nepagetseng.

"Goreng o sa ye go iponela metsi a go nwa kwa nokeng?"	
Lephoi le ne la f'of'a mo godimo ga noka mme la digela kala mo metsing.	
"Thusa", ga goa Tshoswane "Ke a nwela!"	
"Ke nyorilwe" ga bua Tshoswane.	

5. Goreng Tshoswane e lomile lengenana la motsomi?

Tshoswane e lomile lengenana la motsomi ka gone.....

.....

.....

.....

6. A o akanya gore Tshoswane le Lephoi di ne tsa nna ditsala?

Ke goreng o akanya jalo?

Ke akanya gore Tshoswane le Lephoi

.....

.....

.....

.....

.....

7. Lebelela papatso mme o arabe dipotso 7.1 le 7.2.



- 7.1 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.
Borekelopotlana jwa diotlwana bo bapatsa sesolo sa ...
- A dimonamone.
 - B diaparo.
 - C dintšwanyana.
 - D dijo.

- 7.2 Dira letshwao (✕) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.
Borekelopotlana jwa diotlwana ga bo rekise ...

dikgabo.	
mebutla.	
dikatse.	
ditlhapi.	

8. Buisa:

- 8.1 Letlhaodi ke lefoko le le tlhaolang batho kgotsa dilo.
Sekeletsa matlhaodi a le **mabedi** mo polelong e e latelang.

Tlou e kgolo e gasa kgabo e ntsho ka metsi.

- 8.2 Leina ke lefoko le le kayang dilo kgotsa batho mo polelong.

Sekeletsa maina a **mabedi** mo polelong e e latelang.

Re palama sef of ane le sekepe.

- 8.3 Lekopanyi ke lefoko le le kopanyang dipolelo tse pedi kgotsa go feta.
Sekeletsa lekopanyi le le **lengwe** mo polelong nngwe le nngwe e e latelang.

- a. Sefako o jele sefitlholo le dijo tsa motshegare mo tereneng ya go ya Durban.
- b. Terena e bonako mme sef of ane se bonako go gaisa.

9. Kwalolola dipolelo tse di latelang ka ...

9.1 paka jaanong.

Dikgabo di ne di palame setlhare sa dipanana.

.....

.....

.....

9.2 paka jaanong.

Tau e tshositse peba e nnye.

.....

.....

.....

9.3 pakapheti.

Lesego o tabogela kwa seteišeneng go palama terena.

.....

.....

.....

9.4 pakapheti.


Malome Mothibi o phepafatsa kolo.

.....


.....

10. Lebelela ditshwantsho le go fefeletsa dipolelo.

10.1 Ntšhe e sireletsa la yona.




10.2



..... ke phologolo e kgolo.

10.3 Motho yo o tlhokomelang balwetsi ke

.....



11. Kwalolola dipolelo. Tsenya matshwao a puiso a le **mabedi** mo polelong e nngwe le e nngwe.

11.1 sefofane se fofela kwa godimodimo mo lefaufaug

.....

.....

11.2 thekethe ya me ya bese e kae

.....

.....

11.3 Go na le dibese dithekisi le dikoloi di le kae

.....

.....

12. Tlatsa ka mafoko a a tlogetsweng mo dipolelong tse di fa tlase.

12.1 Mosimane o palame pitse.

Basimane palame dipitse.

12.2 Kgomo e fula kwa nageng.

Dikgomo fula kwa nageng.

13. Buisa theibole mme o arabe dipotso 13.1-13.3.

Sepalangwa go ya sekolong					
Leina	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano
Tshego	bese	Bese	thekisi	bese	terena
Bokang	thekisi	Bese	thekisi	terena	terena
Lebo	terena	thekisi	bese	bese	terena
Mokone	bese	thekisi	bese	bese	terena

13.1 Tshego le Mokone ba tsamaya ka bese ka Mosupologo.

Ke letsatsi lefe gape le ba dirisang bese ka lona?

.....

13.2 Ka le lengwe la malatsi barutwana ba dirisa mofuta o le mongwe wa sepalangwa.

Ke mofuta ofe wa sepalangwa o ba o dirisang botlhe ka letsatsi le le lengwe?

.....

13.3 Ka Labone Bokang o tsamaya ka terena, Lebo ena o tsamaya

ka.....

14. Buisa keraf o mme o arabe dipotso 14.1 le 14.2.

Poro jeke ya diphologolo					
Palo ya diphologolo	8				
	7				
	6				
	5				
	4				
	3				
	2				
	1				
		dikgabo	dithutlwa	ditau	ditlou

14.1 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Bapisa dipalo tsa diphologolo tse barutwana ba di tlhophileng go dira poro jeke tsa bona.

Ke phologolo efe e e ratilweng go gaisa?

- A ditlou
- B dikgabo
- C dithutlwa
- D ditau

14.2 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Ke ditlou di le kae tse di tlhophilweng go na le ditau?

A 1

B 5

C 3

D 2

15. Kwala kgang ya temana e le **nngwe** ya bonnye dipolelo di le 8 ka ditsala.

Netefatsa gore o dirisa matshwao a puiso, thutapuo le mopeleto o o nepagetseng. O seka wa nomora dipolelo tsa gago.

Ditsala

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GOTLHE: 40